

FIELD MANUAL · SEKSYON 2 · SESYON 1

Ang Disenyo sa Dios alang sa Imong Kalag

Lakang 1 sa Lima ka Lakang nga Panaw · Ang sinugdanan sa panaw sa matag nagapangita

Kanus-a	Semana 1 sa grupo sa Soul Liberation	Kinsa	Ikaw + 5-8 ka nagapangita
Gidugayon	90 ka minuto	Mga sukarana ng teksto	Genesis 1:26-28 · Genesis 3 (gihisgutan) · Pinadayag 21:1-5
Mga Kagamitan	Mga Workbook (usa kada nagapangita, gibutang na sa lingkuranan una pa moabot ang mga tawo) · Mga Card sa Lima ka Lakang nga Panaw · Mga Bibliya · Mga Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo (itago una hangtod sa Movement 5)	Naka-lock nga termino	Lakang 1 = Ang Disenyo sa Dios

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pag-abiabi ug pag-frame sa panaw	10 min
1	Pagtulun-an · Ang Disenyo sa Dios	15 min
2	Q1 — Ang unang pangutana	20 min
3	Q2 — Ipasungaw ang gintang (ayaw kini sundan	15 min

#	Movement	Oras
	karong gabhi-ona)	
4	Pundasyon nga pag-ampo · dawata ang misungaw	15 min
5	Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo · panapos · pasiuna sa Sesyon 2	15 min

Giya sa Lider · Ang Sesyon 1 mao ang pundasyon. Wala ka magtinguha nga aduna gayud breakthrough karon. Imong gitukod ang kultura ug imong giabli ang pultahan. Ang lawom nga prayer ministry moabot pa sa Sesyon 4. Karong gabhi-ona, ang imong trabaho mao ang paghimo sa mga nagapangita nga komportable ug walay kahadlok sa pagsulti sa kamatuoran.

Mga nota sa pastoral safety

1. Ang unang lima ka minuto mao ang nagatukod sa kultura. Ang mga nagapangita nagatan-aw sa imong nawong. Tubaga ang ilang pagkamatinud-anon nga adunay kainit, interes, ug walay bisan gamay nga katingala nga nakurat ka.

2. Kung adunay nagapangita nga mihilak — hunong sa kadali. Pagpresenta. Ayaw pagdali sa pag-ayo. Nagsugod na ang trabaho.

3. Kung adunay trauma nga mugawas sa Q2 — dawata kini apan ayaw dayon sundi. I-note kini. Tanyagi siya og personal nga panag-istoryahanay sa wala pa ang Sesyon 2 kung gusto niya. Ang lawom nga prayer ministry moabot sa Sesyon 4, dili karon.

4. Kung adunay nagapangita nga magsulti og butang nga labaw na sa konteksto sa lokal nga grupo — aktibo nga huna-huna sa pagpakamatay, krisis sa pagkakaron, dili tinambalan nga grabe nga problema sa pangisip — paghunong. Pabilin sa iyang tapad. I-refer sumala sa protocol sa Seksyon 3, Kapitulo 10. Ayaw kini atubanga nga ikaw ra usa sa kwarto.

MOVEMENT 0 • 10 ka minuto • Ikaw Pag-abiabi ug Pag-frame sa Panaw

Giya sa Lider • Sa wala pa moabot ang mga nagapangita, ibutang ang workbook sa matag lingkuranan. Mahimo usab nimong butangan og Bibliya kung wala silay dala. Ang matag nagapangita kinahanglan makakita sa iyang workbook nga naghulat na inig lingkod niya.

Pagdawat kanila (2 min)

Giya sa Lider • Adunay mga nagapangita nga mosulod nga nervous. **Adunay pud nga skeptical. Adunay nasamdan. Dawata ang matag usa. Ayaw pagdali. Mosugod ka kung naa na tanan sa ilang lingkuranan.**

"Mga igsoon — maayong pag-abot. Niingon mo og oo sa usa ka butang karon.

Salamat kaayo nga miari mo."

"Sa umaabot nga mga semana, magkuyog ta sa usa ka paglakaw. Dili kini klase. Dili kini counseling. Dili kini therapy. Magsabay ta og lingkod uban kang Jesus, kada semana, ug pangayuon nato Niya nga buhaton ang Siya ra ang makahimo sa atong kalag."

"Makita ninyo ang workbook sa inyong lingkuranan. Inyo na na. Dad-a balik kada sesyon. Didto ninyo isulat ang mga butang nga musungaw — ang mga pangutana nga lakwon nato, ang mga butang nga ipakita kaninyo ni Jesus, ang inyong adlaw-adlaw nga ritmo sa tibuok semana. Ayaw na pag agad kung limpyo ba ang inyong sulat. Isulat ang tinuod."

Giya sa Lider • Human niini, paggamit og katloan ka segundo sa pag-direkta sa mga nagapangita ngadto sa panid 2 sa Workbook — "Nganong naa kining panaw."

"Ablihi ang panid 2. Basaha ang mubo nga panid nga nag-ulohan 'Nganong naa kining panaw.' Mao kana ang pultahan padulong sa tanang atong buhaton."

Giya sa Lider • Hatagi sila og duha ka minuto sa kahilom aron mobasa. Mao kini ang nag-anchor sa panaw diha sa Misyong sa Amahan sa wala pa magsugod ang bisan unsang pagtulun-an.

Unsay grupo — ug unsay dili (3 min)

"Hatagan ta mo og hinay-hinay nga pagsabot kung unsay grupo, ug unsay dili."

"Dili kini Bible study. Magbasa ta og Kasulatan, apan ang Pulong mao ang pultahan, dili ang destinasyon."

"Dili kini small-group prayer meeting. Mag-ampo ta, apan ang pag-ampo mahitabo tungod kay adunay klaro nga butang nga atong gi-atubang."

"Dili kini counseling group. Dili ako inyong counselor. Kung adunay butang nga nanginahanglan og counseling, atong nganlan kana ug atong pangitaan ug husto nga agianan."

"Kini usa ka grupo sa mga nagapangita, nga adunay usa ka yano nga tumong: ang paglakaw sa Lima ka Lakang nga Panaw uban kang Jesus, magkuyog. Sa matag sesyon atong tan-awon ang usa ka lakang. Sa matag sesyon mangayo ta kang Jesus nga buhaton Niya ang usa ka butang sa atong kalag. Ang lima ka lakang nag-andam kanato alang sa Lakang 5 — Kalingkawasan — Ang Dagway Gipakita Pag-usab. Ang panaw labing minus unom ka sesyon. Adunay mga grupo nga magdugay pa. Adunay magpadayon og meeting human sa Lakang 5 aron padayonon ang trabaho. Atong tan-awon kung unsay gibuhay ni Jesus ug pasagdan nato nga ang buluhaton nato mag-alagad Kaniya."

"Karong gabhi-ona mao ang Lakang 1. Ang Disenyo sa Dios."

Ang kasabotan sa grupo (3 min)

Giya sa Lider • Basaha kining tulo ka pasalig nga kusog. Tan-awa ang mata sa matag nagapangita samtang gibasa nimo ang matag usa. **Ang kasabotan tinuyo nga mubo lang.**

"Tulo ka pasalig ang naghimo niining grupo nga nagkahiusa."

"Una — ang gisulti dinhi, magpabilin dinhi. Magdala-dala ta sa usag-usa sa pag-ampo. Apan dili nato pas-anon ang istorya sa usag-usa pagawas sa pultahan. Ang imong madungog, imong ampingan. Ang imong makita, imong ampingan."

"Ikaduha — magsulti ta og tinuod. Dili ang nilimpyo nga klase sa tinuod. Ang tinuod gayud. Si Jesus dili motrabaho sa nilimpyo nga bersyon. Motrabaho Siya sa tinuod gayud."

"Ikatulo — modawat ta kang Jesus, dili kanako. Dili ako ang mananambal. Dili ako ang manunudlo. Sulugoon lang ako sa kwarto. Si Jesus mao ang Makina. Ako lang nagatukod og riles."

Mubo nga pagpaila (2 min)

"Magsunod-sunod ta sa pagpaila — pangalan ug asa ka nagpuyo, unsay imong trabaho, ug nganong miari ka karon.. Mubo lang — magkaila pa ta og maayo samtang nagkuyog ta sa paglakaw."

Giya sa Lider • Hugti lang. Ayaw kini pakuhaa og dugay. Ang pagpaila dili mao ang trabaho. **Pultahan lang kini padulong sa sulod.**

MOVEMENT 1 • 15 ka minuto • Ikaw Pagtulun-an: Ang Disenyo sa Dios

Dawata ang card ug ang mapa (2 min)

"Sa wala pa nato abrihi ang Genesis, naa koy ihatag sa matag usa kaninyo aron kaptan ninyo sa atong panahon — ug dad-on ninyo sa balay."

Giya sa Lider • Hatagi ang matag nagapangita og Card sa Lima ka Lakang nga Panaw. Usa kada tawo. Cardstock.

"Kini ang Card sa Lima ka Lakang nga Panaw. Ang tibuok mapa sa atong gipadulngan. Tan-awa ninyo uban kanako."

"Lima ka lakang. Lakang 1 — Ang Disenyo sa Dios. Lakang 2 — Ang Impeksyon. Lakang 3 — Ang Tigpagawas sa Kalag. Lakang 4 — Ang Pag-istoryahanay. Lakang 5 — Kalingkawasan — Ang Dagway Gipakita Pag-usab."

"Karong gabhi-ona mao ang Lakang 1. Kupti kining card. Dad-a balik kada sesyon. Tan-awa kini panahon sa imong Adlaw-adlaw nga Ritmo niining semanaha. Ang card mao ang mapa sa pagpauli sa kalag."

Giya sa Lider • Ayaw paghatag og taas nga pasiuna sa card. Ipa-ila lang, ihatag, ipunting ang Lakang 1, dayon ipadayon sa pagtulun-an. **Ang card mahanap ra unya samtang nagkadaghan ang sesyon.**

Hulagwayon ang sinugdanan (4 min)

Giya sa Lider • Paghinay dinhi. Naghulagway ka. Kinahanglan magtrabaho ang imahinasyon sa mga nagapangita.

"Ablihi ang inyong mga Bibliya sa Genesis kapitulo 1. Bersikulo 26."

"Dinhi nagsugod ang Lakang 1. Ang Disenyo sa Dios."

Genesis 1:26-28 *"Unya miingon ang Dios, 'Magbuhat kita og tawo sumala sa atong dagway, ingon sa atong panagway.' ... Busa gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios iyang gibuhat siya; lalaki ug babaye gibuhat niya sila. Ug gipanalanginan sila sa Dios."*

"Hulagwayi kini uban kanako. Wala ako naghangyo nga maghulagway mo og pantasya. Naghangyo ako nga mahinumduman ninyo ang usa ka tinuod nga dapit."

"Hulagwayi ninyo ang mga kahoy nga puno og prutas. Ang mga sapa nga limpyo. Ang mga hayop nga panagdait sa usag-usa ug sa duha ka tawo nga naglakaw sa ilang taliwala."

"Hulagwayi ang mga relasyon. Hubo ug walay kaulaw. Walay nagtago. Walay nagmanipula. Walay nagsamad. Tinuod gyud nga makita ug makita gayud."

"Hulagwayi ang Dios mismo nga naglakaw sa hardin sa bugnaw nga oras sa adlaw. Dili layo. Naglakaw. Nagsulti. Anaa."

Giya sa Lider • Paghunong. Pasagdi sila nga anaa didto.

Kapasidad nga dili magpakasala (3 min)

"Karon — hulagwayi ninyo ang usa ka butang nga kasagaran nato nakalimot sa atong imahinasyon sa Eden."

"Si Adan ug si Eba adunay kapasidad nga dili magpakasala. Dili sila puppet nga makasunod ra. Aduna silay tinuod nga kapilian. Mahimo silang motuman, o dili motuman. Mahimo silang mahigugma, o magdumili. Mahimo silang molakaw uban sa Dios, o molakaw palayo."

"Sa wala pa ang pagkahulog — adunay sila kapasidad nga dili magpakasala."

"Mao kana ang gibuhay sa Amahan kanato. Gipanalanginan sa Iyang dagway. Sa hingpit nga binuhay. Sa hingpit nga relasyon uban Kaniya, sa usag-usa, ug sa yuta. Ug adunay kapasidad nga dili magpakasala."

"Mao kini ang Lakang 1. Ang Disenyo sa Dios. Ang sinugdanan sa panaw sa matag nagapangita — bisan kung nasayud sila o wala. Ang orihinal nga balay sa kalag."

Unsay nadaut (3 min)

Giya sa Lider • Mubo lang. Ang Genesis 3 mao ang binhi alang sa Sesyon 2 (Ang Impeksyon). Karon, itanom lang ang binhi. Dili ibton ang gamot karon.

"Nasayod mo unsay sunod nga mahitabo. Genesis 3."

"Misulod si Satanas sa hardin. Pagpangilad. Ang nagayubit nga pangutana — 'Tinuod ba nga miingon ang Dios?' — ang unang liki. Ang pagsupak. Ang prutas nga gikuha. Ang pagrebelde nga nahimo."

"Ug adunay nahitabo niadtong tungora nga atong balikan sa sunod nga semana. Kay kung dili nimo makita unsay nahitabo sa Genesis 3, dili nimo masabtan unsay gibuhay ni Jesus sa kalag karon."

"Human sa pagkahulog — ang katawhan wala nay kapasidad nga dili magpakasala. Adunay nadaut sa sulod nato. Usa ka butang nga tibuok — nabuak."

"Mao kana ang Lakang 2. Ang Impeksyon. Ato nang adtoon sa sunod semana. Karon, dili pa kini ang panahon."

Asa natapos ang Kasulatan (3 min)

"Usa pa ka hunong sa Lakang 1. Kay ang plano sa Amahan dili matapos sa Genesis 3."

"Balik sa kataposan sa inyong Bibliya. Pinadayag 21."

Pinadayag 21:1-5 "Unya nakita ko ang bag-ong langit ug bag-ong yuta ... 'Tan-awa, ang puluy-anan sa Dios anaa na uban sa mga tawo. Magpuyo siya uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan ... Pahiran niya ang matag luha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ug wala nay pagbangotan, wala nay paghilak, wala nay kasakit, kay ang mga daang butang nangagi na.'"

"Sa kataposan — bag-ong langit. Bag-ong yuta. Ang puluy-anan sa Dios uban sa tawo. Pahiran Niya ang matag luha. Wala nay kamatayon. Wala nay pagbangotan. Wala nay kasakit."

"Ang dagan sa Kasulatan nagsugod sa disenyo sa Amahan, miagi sa pagkahulog, ug natapos sa disenyo nga gipasig-uli. Ang dagway gipakita pag-usab."

"Mao kana ang Lakang 5. Asa matapos ang unom ka semana nga panaw. Asa matapos ang panaw sa matag kalag, pinaagi sa Iyang grasya."

"Karon magsugod ta asa nagsugod ang Kasulatan. Sa Disenyo mismo. Ug usa ka pangutana nga dad-on ninyo."

MOVEMENT 2 · 20 ka minuto · Ikaw Q1 — Ang Unang Pangutana

Ipangutana ang Q1 (2 min)

"Ania ang pangutana nga gusto kong inyong palandungon."

Q1 Unsa nga klase sa kinabuhi sa imong huna-huna ang gidisenyo orihinal sa Dios alang sa imong kalag?

Giya sa Lider · Basaha ang pangutana hinay. Dayon paghunong. Sa hingpit. Ayaw pun-i ang kahilom.

"Ayaw paghuna-huna sa imong kinabuhi karon. Hunahuna-a kung unsa ang Iyang gidisenyo nga mahimo. Ang mga relasyon. Ang trabaho. Ang paglakaw uban Kaniya. Unsay Iyang gidisenyo?"

"Paggamit og duha ka minuto. Isulat sa inyong workbook. Para ra sa imong kaugalingon."

Giya sa Lider • Piho nga panid: Workbook panid 6, "Ang Disenyo sa Dios." Ang Q1 anaa sa kahon nga adunay gintang nga bulawan ang kilid.

"Ablihi ang inyong workbook sa panid 6. Isulat ang inyong tubag sa mga linya ilalom sa kahon sa Q1."

Pares (5 min)

"Karon — atubang sa imong katupad. Aduna kay lima ka minuto. Kada usa ninyo, ipakigbahin ang inyong gisulat. Ang lain maminaw. Walay pag-ayo, walay tambag — pagpaminaw lang."

Giya sa Lider • Paghinay nga maglibot-libot sa kwarto. Paminaw kung naa bay pares nga ang usa ra ang nagsulti, o adunay morag nag-stuck. Pabilin nga duol, apan ayaw paghasol.

Libot sa grupo (13 min)

"Balik ta sa grupo. Adunay napulog tulo ka minuto. Maglibot ta. Dili nimo kinahanglan nga isugid tanang gisulti nimo sa pares — usa ra ka butang bahin sa kinabuhi nga Iyang gidisenyo alang sa imong kalag."

Giya sa Lider • Mao kini ang kasingkasing sa Movement 2. Paminaw sa duha ka lebel — unsay ilang gisulti, ug unsay halos ilang gisulti. Ang butang nga ilang gidugang sa kataposan, morag pasagad lang, mao kasagaran ang aktwal nga tubag.

Giya sa Lider • Ayaw pagtubag og pagtulun-an o reference sa Kasulatan sa kada pagsulti. Dawata lang. "Salamat sa pagpakigbahin." Dayon ipasa sa sunod. Ang mga nagapangita nagpaminaw sa usag-usa labaw pa kanimo.

Giya sa Lider • Kung adunay nagapangita nga magsulti og nipis nga butang — "Wala ko kabalo, basta ordinaryo lang nga kinabuhi" — ayaw pagpamugos. Dawata lang. "Salamat." Padayon. Aduna pa silay isulti sa umaabot nga mga semana.

Giya sa Lider • Kung adunay nagapangita nga magsulti og lawom — pagpangandoy nga ang ilang kaminyuon mobati nga sama ra nga anaa sa balay, tinguha nga molakaw uban sa Dios nga walay kaulaw, kasakit alang sa katuyoan — dawata kini hinay. "Salamat. Mao gayud kana ang Iyang gidisenyo." Dayon padayon.

Giya sa Lider • Bantayi ang nagapangita nga hilom o makita gyud nga

Giya sa Lider · Mao kini ang kasingkasing sa Movement 2. Paminaw sa duha ka lebel — unsay ilang gisulti, ug unsay halos ilang gisulti. Ang butang nga ilang gidugang sa kataposan, morag pasagad lang, mao kasagaran ang aktwal nga tubag.

naglisod. Ayaw siya tawga. Mosulti ra siya kung andam na, bisan og semana pa kini. Igo na ang iyang presensya karon.

MOVEMENT 3 · 15 ka minuto · Ikaw Q2 — Ipakita ang Gintang

Ipangutana ang Q2 (2 min)

"Usa pa ka pangutana karon. Ug kining usa, mas lisod."

Q2 Asa nimo gibati nga ang imong kinabuhi wala mohaum nianang disenyo?

Giya sa Lider · Mao gihapong paagi. Hinay nga pagbasa. Dayon paghunong. Ayaw pun-i.

"Ayaw og pag-theologize. Ayaw og pag-analyze. Hinganli lang ang gintang. Unsay distansya tali sa disenyo ug sa imong kinabuhi karon?"

"Usa ka minuto. Isulat. Para ra sa imong kaugalingon."

Giya sa Lider · Klaro nga panid: Workbook panid 7, "Pagngalan sa Gintang." Ang Q2 anaa sa kahon nga adunay gintang nga bulawan ang kilid.

"Ipakli sa sunod nga panid. Panid 7. Isulat ang imong tubag ilalom sa Q2."

Libot sa grupo (13 min)

"Magpakigbahin ta libot sa grupo. Usa ka butang kada usa. Asa ang gintang?"

Giya sa Lider · Mao kini diin magsugod og pagsungaw ang trabaho sa sunod lima ka semana. Ang gintang nga ilang nganlan karon mao ang Impeksyon nga ilang makita sa sunod semana, ang Tigpagawas nga ilang masugatan una sa Sesyon 3 (ang pivot) ug makita nila ilalom sa blindfold sa Sesyon 4, ang Pag-istoryahanay nga ilang sudlon sa Sesyon 5, ug ang Kalingkawasan — Ang Dagway Gipakita Pag-usab — nga ilang madawat sa Sesyon 6.

Giya sa Lider · AYAW sundi ang gintang karon. Ayaw pag-ampo og klaro ibabaw niini. Ayaw ipugos sa pagpangita sa gamot. Karon ang pagngalan lang. Sa sunod semana ang pagkalot.

Giya sa Lider · Kung adunay nagapangita nga mag-ngalan og trauma — pag-abuso, addiction, kasal nga namatay sa mga tuig nga miagi — dawata kini hinay. "Salamat. Tinuod gyud kana. Si Jesus nahibalo na. Sa sunod semana magsugod ta og lakaw uban niini." Ayaw sundi karon.

Giya sa Lider · Kung adunay nagapangita nga mag-ngalan og butang nga labaw sa grupo — aktibo nga self-harm, krisis sa pagkakaron, dili tinambalan nga grabe nga kondisyon — paghunong sa grupo. Pabilin sa iyang tapad. I-refer sumala sa Seksyon 3, Kapitulo 10. Ayaw kini atubanga nga ikaw ra usa sa kwarto.

MOVEMENT 4 · 15 ka minuto · Ikaw Pundasyon nga Pag-ampo

I-frame ang pag-ampo (2 min)

"Dili nato ayuhon karong gabhi-ona ang atong gi-ngalan. Dili kana ang paagi sa panaw. Itugyan nato kang Jesus. Magsugod Siya. Sa pagkatinuod, nagsugod na Siya — pinaagi sa pagdala niini sa imong kahibalo."

"Kining semana mao lang ang sinugdanan sa Iyang trabaho niining kwarto."

Pangulohi ang pag-ampo (10 min)

Giya sa Lider · Tulo ka bahin: dawat → itugyan → Siya nga magsugod. Pag-ampo og hinay. Pasagdi ang mga kahilom. Ang Espiritu Santo magpuno sa mga kahilom og dili maabot sa imong mga pulong.

"Amahan, gidisenyo Mo ang matag kalag sa Imong dagway. Imo silang nailhan sa wala pa sila matawo. Imong nahibalo ang disenyo nga Imong

gibuhat alang kanila, ug Imo usab nahibalo ang gintang nga ilang nganlan karon."

"Nagpasalamat kami nga wala Ka nakurat sa bisan unsa niini. Nagpasalamat kami nga ang gintang nga ilang gi-ngalan mao gayud ang dapit nga gusto Nimong adtoon."

Giya sa Lider • Paghunong. 30 ka segundo.

"Jesus — itugyan namo Kanimong ang gi-ngalan sa matag usa kanila. Ang gintang tali sa disenyo ug sa kinabuhi. Ang samad. Ang pattern. Ang pangandoy. Wala mi naghangyo nga ayuhon Mo karon. Naghangyo mi nga magsugod Ka."

"Lakaw uban niini sa matag usa kanila. Ipakita kanila ang Imong nakita. Pasagdi sila nga mobati sa Imong presensya uban kanila. Bisang karon. Bisang inig gawas nila niini nga kwarto."

Giya sa Lider • Paghunong. 30 ka segundo.

"Espiritu Santo — sa sunod semana, dad-a ang matag usa niining mga igsoon nga lalaki ug babaye ngadto sa matinud-anon nga pag-istoryahanay uban kang Jesus bahin sa ilang gi-ngalan. Ayaw pasagdi nga makalimot. Ayaw pasagdi nga magpaminus sa pagbati. Ayaw pasagdi nga mobalik sila sa pagdumala niini nga sila ra."

"Sa ngalan ni Jesus. Amen."

Mubo nga kahilom (3 min)

Giya sa Lider • Human sa "Amen," ayaw pagdali. **Lingkod. Duha o tulo ka minuto sa kahilom. Pasagdi nga mao kana ang nahitabo.**

MOVEMENT 5 • 15 ka minuto • Ikaw Adlaw-adlaw nga Ritmo + Panapos

Iapod-apod ang mga Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo (3 min)

"Sa wala pa mo mobiya karon, adunay koy ihatag sa matag usa kaninyo."

Giya sa Lider • Hatagi ang matag nagapangita og Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo. Cardstock. Usa kada tawo.

"Kini ang inyong Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo. Lima ka minuto kada adlaw. Kada buntag. Mao kini ang nagdala sa trabaho tali sa mga sesyon."

Lakwon ang tulo ka bahin (4 min)

"Tulo ka bahin sa card. Importante ang han-ay — kay si Jesus ang mouna molihok, ug kita motubag."

"Una — PANGAYO. Ablihi sa gintang nga imong gi-ngalan karong gabhi-ona. Dad-a kini balik kang Jesus. 'Jesus, lakaw uban kanako sa mas lawom pa nga lugar sa nigawas. Ipakita sa akua unsay Imong nakita karon.' Kasiyaman ka segundo nga kahilom. Ayaw pugsang nga adunay mahitabo. Pagpresenta lang sa pag-istoryahanay."

"Ikaduha — TUBAG. Karon pangutan-a Siya og usa ka pangutana: 'Jesus, unsay gusto Mong usbon dinhi kanako karon?' Dayon paminaw. Paggamit og duha o tulo ka minuto. Isulat ang nigawas sa imong workbook — usa ka handumanan, usa ka Kasulatan, usa ka pagbati sa Iyang direksyon, usa ka pagbati nga adunay timbang, usa ka tawo nga miabot sa imong huna-huna. Bisan 'wala nay nigawas karon' usa pud ka tinuod nga entry. Ang punto dili ang pag-perform. Ang punto mao ang pagpakita sa pag-istoryahanay."

"Ikatulo — DAWAT. Basaha ang usa ka bersikulo. Hinay. Duha ka beses. Niining semana — Genesis 1:26. Pasagdi nga mao kana ang kataposang butang nga dad-on sa imong kalag pagawas sa imong adlaw."

"Lima ka minuto. Kada buntag. Magsugod lang."

Giya sa Lider • Basaha ang tulo ka bahin nga kusog niini nga han-ay: PANGUTANA, TUBAG, DAWAT. I-emphasize nga importante ang han-ay — si Jesus ang mouna. Pirme nga porma sa adlaw-adlaw nga pangutana: "Jesus, unsay gusto Mong usbon dinhi kanako karon?" — dili "labing gusto" (kana mao ang porma alang sa encounter-scale sa Sesyon 4). **Ang adlaw-adlaw nga porma walay "labing."**

Pasiuna sa Sesyon 2 (3 min)

"Ang sunod nga sesyon mao ang Sesyon 2. Ang Impeksyon. Atong tan-awon unsay nadaut."

"Mas lisod ang sunod nga sesyon kaysa karon. Atong ingalan unsay aktwal nga nagakahitabo sa gintang nga inyong gihisgutan karon. Atong tan-awon ang sala dili lang isip dautang kinaiya kondili isip impeksyon nga mas lawom pa sa willpower ug kaalam."

"Wala kamoy kinahanglan iandam. Walay kinahanglan dad-on. Dad-a lang ang inyong kaugalingon. Ug sa karon hangtod sa sunod nato nga pagkita, gamita ang Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo."

Usa ka kataposang pangutana (2 min)

"Sa wala pa ta motapos — aduna bay pangutana bahin sa atong gibuhad karon o bahin sa rhythm card?"

Giya sa Lider • Dawata ang bisan unsang pangutana sa mubo nga paagi. Ayaw kini himoa nga moment sa pagtulun-an. Ang mga pangutana nga dili nimo matubag karon, matubag nimo sa sunod sesyon — o pinaagi sa message sa tibuok semana.

Pag-ampo sa Panapos (2 min)

"Magtapos na ta."

"Amahan, salamat alang niining mga igsoon. Salamat nga miari sila karon. Salamat sa Imong gisugdan diha sa matag usa kanila — ang ilang gihinganlan, ang ilang nakita, ang ilang gibati."

"Dad-a sila niining semana. Pakigsulti kanila pinaagi sa rhythm card. Pahinumdumi sa ilang huna-huna ang Imong gipakita kanila karon. Ug dad-a sila balik dinhi sa sunod sesyon, andam alang sa sunod nga lakang."

"Sa ngalan ni Jesus. Amen."

Panapos (3 min)

"Sama ra nga oras, sama ra nga dapit sa sunod semana. Kung kinahanglan ka makigsulti kanako sa wala pa kana, naa nimo akong number. Lakaw sa kalinaw."

Giya sa Lider • Samtang nagapanglakaw na sila, tindog sa pultahan kung mahimo. Tan awa ang matag usa. Mubo nga paghikap sa abaga kung haum. Importante ang panapos.

KATAPOSAN SA SESYON 1 — Ang Adlaw-adlaw nga Ritmo mao ang nagdala sa trabaho ngadto sa Sesyon 2

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

Coastal Hope Retreat · Soul Liberation · coastalhoperetreat.org · Panid 1

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.
Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.